


Dijana Djukanovic

From: marijana.kasalica <marijana.kasalica@kccg.me>
Sent: Monday, April 24, 2023 11:14 AM
To: Finansiranje
Cc: Ljiljana Radulović
Subject: Fwd: Lexmark MX711
Attachments: image2023-04-24-104848.pdf



Poštovani,

Dostavljamo Vam ugovore zaposlenih kojima je produžen radni odnos

S poštovanjem,

Marijana Tomovic

----- Original Message -----

Subject: Lexmark MX711
Date: Monday, April 24, 2023 10:48 CEST
From:
To: marijana.kasalica@kccg.me

Ovo je poslano sa printera Lexmark MX711, iz Pravne službe iz zgrade Računovodstva (stara bolnica)

Crna Gora
Klinički centar Crne Gore
Broj 03/01-8416
Podgorica, 30.03.2023. god.

MARIJANA



KLINIČKI
CENTAR
Crne Gore

JZU KLINIČKI CENTAR CRNE GORE
PHI CLINICAL CENTRE OF MONTENEGRO
CENTAR ZA PATOLOGIJU

Podgorica, 29.03.2023. godine

Direktorici KCCG
Dr Ljiljani Radulović

**PREDMET: ZAHTJEV ZA PRODUŽENJE UGOVORA O RADU NA ODREĐENO
VRIJEME MOLEKULARNOM BIOLOGU**

Poštovana direktorice,

Ugovor o radu na određeno vrijeme za molekularnog biologa Jovanu Kapu ističe 25.04.2023. godine.

Kako se zaposlena tokom dosadašnjeg rada pokazala vrijedna i precizna, uz dobarodnos prema kolegama i želju za usavršavanjem, cijeneći planirani obim posla i broj analiza koje će se raditi u PCR laboratoriji, molim Vas da odobrite produženje Ugovora o radu sa Jovanom Kapom na određeno vrijeme.

S poštovanjem,



Direktor Centra za patologiju
Prof. dr Filip Vučmirović

JZU KLINIČKI CENTAR CRNE GORE

Broj: 03/01-8416/I

Podgorica, 24.04.2023. godine

Na osnovu čl.37 Zakona o radu ("Sl.list CG" br. 74/19), JZU KLINIČKI CENTAR CRNE GORE, Ljubljanska bb,
PODGORICA koju zastupa direktor dr Ljiljana Radulović i KAPA JOVANA, sa JMBG [REDACTED] uključuju

UGOVOR O RADU

Član 1

JZU KLINIČKI CENTAR CRNE GORE, PODGORICA (u daljem tekstu Poslodavac) zasniva radni odnos sa KAPA
JOVANA, (u daljem tekstu Zaposleni), koji ima VII-1 STEPEN STRUCNE SPREME, i po zanimanju je BIOLOG, na
ODREĐENO VRIJEME:

-na 3 mjeseca od 26.04.2023 do 26.07.2023

Član 2

Zaposleni se raspoređuje na poslove radnog mjesto MOLEKULARNI BIOLOG u sklopu organizacione jedinice
CENTAR ZA PATOLOGIJU / ODJELJENJE ZA IMUNOHEMIJSKE I MOLEKULARNE ANALIZE, sa punim radnim
vremenom u trajanju od 40 časova u radnoj nedelji.

Zaposleni je upoznat sa Aktom o sistematizaciji.

Član 3

Zaposleni je dužan da stupi na rad dana 26.04.2023. godine.

Zaposleni oslušava prava i obaveze iz radnog odnosa danom stupanja na rad.

Ako Zaposleni ne stupi na rad sa danom utvrđenim u stavu 1. ovog člana, smatra se da nije zasnovao radni odnos, osim
ako je spriječen da stupi na rad iz opravdanih razloga u skladu sa kolektivnim ugovorom ili ako se Poslodavac i Zaposleni
drugacijje dogovore.

Član 4

Probni rad traje tri mjeseca od dana stupanja na rad zaposlenog do kraja probnog rada, godine.

Probni rad iz stava 1 ovog člana ocijenjuje se na osnovu mišljenja rukovodioce organizacione jedinice, koji se izjašnjava
da li je zaposleni zadovoljio na probnom radu. Mišljenje, iz stava 2 ovog člana, daje se najkasnije pet(5) dana prije isteka
probnog rada.

Član 5

Zaposlenom za obavljanje poslova radnog mjesto, iz člana 2 ovog Ugovora utvrđuje se zarada:

-ako što se poslovi radnog mjesto koje zaposleni obavlja, razvrstavaju - rangiraju u NN-VIII grupu poslova sa
koeficijentom 11,91 i dodatkom na koeficijent 0,0 za rukovodjenje, uređano za 1,5 % za započetu 3 godinu rada.

Zarada zaposlenom se uvećava po času za noćni rad, u dane državnih vjerskih praznika, i prekovremeni rad u skladu sa
Kolektivnim ugovorom.

Zaposleni ima pravo i na druga primanja pod uslovima i u visini utvrđenoj Kollektivnim ugovorom i aktom Poslodavca.

Član 6

Zaposlenom se isplaćuje jedanput mjesечно, po pravilu do 10-og u mjesecu za prethodni mjesec a najkasnije do isteka narednog mjeseca za prethodni mjesec.

Zaposleni ima pravo i na druga primanja u vezi sa radom koja se utvrđuju kolektivnim ugovorom i odlukom Poslodavca.

Član 7

Zaposleni ima pravo na odmor u toku dnevnog rada u trajanju od 30 minuta ako radi puno radno vrijeme, odnosno 45 minuta ako radi duže od punog radnog vremena a najmanje 10 časova dnevno, a koristi se u skladu sa odlukom Poslodavca.

Odmor, iz stava 1 ovog člana, ne može se koristiti na početku ni na kraju radnog vremena.

Odmor u toku dnevnog rada organizuje se na način kojim se obezbeđuje da se rad ne prekida kada priroda posla ne dozvoljava prekid rada, kao i kad se radi sa strankama.

Raspored korišćenja odmora u toku dnevnog rada donosi nadležni organ Poslodavca, a u slučaju iz stava 3 ovog člana rukovodilac organizacione jedinice:

Član 8

Zaposleni ima pravo na odmor između dva uzastopna radna dana u trajanju od najmanje 12 časova neprekidno.

Zaposleni ima pravo na nedeljni odmor u trajanju od najmanje 24 časa neprekidno, koji se po pravilu koristi nedeljom. Poslodavac može da odredi drugi dan za korišćenje nedeljnog odmora, ako priroda posla i organizacija rada to zahtijeva.

Ako je neophodno da Zaposleni radi na dan svog nedeljnog odmora, Poslodavac je dužan da mu obezbijedi odmor u trajanju od najmanje 24 časa neprekidno u toku naredne nedelje.

Član 9

Zaposleni ima pravo na godišnji odmor pod uslovima iz Zakona o radu i u dužini utvrđenoj Opštim kolektivnim ugovorom i Granskim kolektivnim ugovorom za zdravstvenu i socijalnu djelatnost.

Godišnji odmor se može koristiti u dva djela. Ako Zaposleni koristi godišnji odmor u dva dijela, prvi dio koristi u trajanju od najmanje 10 radnih dana neprekidno u toku tekuće godine, a drugi dio najkasnije do 30 juna naredne godine.

U zavisnosti od potreba procesa rada, Poslodavac odlučuje o vremenu korišćenja godišnjeg odmora, uz prethodnu konsultaciju Zaposlenog.

Rješenje o korišćenju godišnjeg odmora Zaposlenom se dostavlja najkasnije 15 dana prije datuma odredenog za početak korišćenja godišnjeg odmora.

Poslodavac može da izmjeni vrijeme određeno za korišćenje godišnjeg odmora ako to zahtijevaju potrebe procesa rada, a najkasnije 5 radnih dana prije datuma odredenog za korišćenje godišnjeg odmora.

Član 10

Zaposleni ima pravo na plaćeno odsustvo u slučajevima i u trajanju u skladu sa Zakonom o radu i kolektivnim ugovorom.

Rukovodilac organizacione jedinice može, iz opravdanih razloga, odobriti Zaposlenom odsustvo sa radu najduže do dva sata.

Poslodavac može Zaposlenom, u slučajevima koje cijeni opravdanim, odobriti do dva dana plaćenog odsustva.

Poslodavac može Zaposlenom odobriti korišćenje neplaćenog odsustva u slučajevima i trajanju u skladu sa kolektivnim

ugovorom, kao i u izuzetnim slučajevima koje Poslodavac ocijeni opravdanim.

Član 11

Zaposleni ima pravo da odsustvuje sa rada za vrijeme državnih i vjerskih praznika u skladu sa Zakonom.

Ako Zaposleni radi za vrijeme praznika iz stava 1. ovog člana zbog neophodne potrebe procesa rada, ima pravo na uvećanje zarade u skladu sa kolektivnim ugovorom i ovim Ugovorm o radu.

Član 12

Zaposleni ima pravo i obavezu da se obrazuje, stručno usposabljava i usavršava u skladu sa zakonom, opštim aktima i planom stručnog usavršavanja Poslodavca.

Član 13

Zaposlenom se može uvesti rad duži od punog radnog vremena (prekovremen rad) u skladu sa Zakonom o radu i kolektivnim ugovorima.

Prekovremen rad uvodi se pisanim odlukom Poslodavca prije početka tog rada, a na predlog rukovodioца организacione jedinice.

Ako zbog prirode posla ili bitnosti obavljanja prekovremenog rada nije moguće Zaposlenom odrediti prekovremen rad pisanim odlukom, prekovremen rad se može odrediti i usmenim putem, s tim što je Poslodavac dužan da pisanim odlukom u tome uruči naknadno, a najkasnije pet dana nakon izvršenog prekovremenog rada.

Član 14

Poslodavac se obavezuje da obezbjedi i sprovodi zaštitu na radu u skladu sa Zakonom i kolektivnim ugovorom, a Zaposleni je dužan da se pridržava propisanih mjeru zaštite na radu.

Član 15

Poslodavac je dužan da odmah po stupanju Zaposlenog na rad podnese sve propisane prijave na obvezno socijalno osiguranje i da blagovremeno uplaćuje doprinose u skladu sa zakonom.

Član 16

Kada zaposlen svojom krivicom ne ispunjava svoje radne obaveze i dužnosti ili se ne pridržava odluka koju je donio Poslodavac, čini povredu radne obaveze.

Ako Zaposleni na radu, odnosno u vezi sa radom, namjerno ili iz krajnje napačne preuzrokuje štetu Poslodavcu, dužan je da tu štetu nadoknadi.

Član 17

Zaposleni je dužan da se pridržava radnih obaveza utvrđenih zakonom, kolektivnim ugovorima, statutom, aktom o sistematizaciji KC, i ovim Ugovorom, a napušta:

- da čuva imovinu Poslodavca,
- da se pridržava radnog vremena,
- da savjesno i marljivo obavlja povjereni posao a u skladu sa pravilima struke,
- da izvršava odluke koje donosi Poslodavac,
- da o svakoj neispravnosti, oštećenjima i opasnosti imovine Poslodavca obavjesti nadležna ovlašćena lica Poslodavca uz lično preduzimanje mjera na otklanjanju posledica,
- da se za vrijeme rada ne udaljava sa radnog mjesto bez odobrenja Poslodavca,
- da odmah, a najkasnije u roku 12 časova obavjesti Poslodavca o spriječenosti dolaska i da po dolasku na posao izostanak opravda,

- da stalno učavršćava svoje radne i stručne sposobnosti,
- da se pridržava mjera zaštite na radu,
- da čuva poslovnu tajnu, štiti i unapređuje poslovni ugled Poslodavca,
- da na radnom mjestu ne koristi alkohol ni opojne droge.

Član 18

Zaposleni koji se ne pridržava obaveza propisanih zakonom, kolektivnim ugovorima i ovim Ugovorom, neispunjava radne obaveze ili se ne pridržava odluke koju je donio Poslodavac, čini povredu radne obaveze.

Za povrede radnih obaveza Zaposlenom se može izreći mjeru:

- novčana kazna za lakšu povredu radne obaveze u visini do 40% osnovne zarade u trajanju od 1 do 6 mjeseci, prema osnovici za mjesec kada je odluka izrečena,
- prestanak ravnog odnosa za težu povredu radne obaveze.

U slučajevima kada postoji olakšavajuće okolnosti za težu povredu radnih obaveza može se izreći i novčana kazna.

Član 19

Kao lakše povrede radne obaveze ovim Ugovorom se utvrđuje:

1. nedolazak na posao u određeno vrijeme ili odlazak sa posla prije isteka radnog vremena, kao i samovoljno napuštanje radnog mjeseta u toku radnog vremena,
2. nepravданo propuštanje Zaposlenog da u roku od dva dana od kada je nastupila sprječenosť za rad o tome obavijesti Poslodavca,
3. nepropisana primopredaja dužnosti (smjena) između zaposlenih bez težih posljedica, neuredno ili nesavjesno vodenje i čuvanje službenih podataka bez težih posljedica,
4. prouzrokovanje manje materijalne štete,
5. neuredno i neodgovorno obavljanje poslova bez težih posljedica,
6. izazivanje nereda i učestovanje u svadi kod Poslodavca,
7. nedolično ponašanje Zaposlenog,
8. nečušenje radnog odijela ili sredstava lične zaštite na radu, odnosno oznake sa ličnim imenom, kada je to propisano,
9. posluga i korišćenje sredstava Poslodavca u manjem obimu,
10. nesavjestan odnos prema povjerenim sredstvima, i u slučaju kada nisu nastupile teške posljedice.

Član 20

Kao teže povrede radne obaveze ovim Ugovorom se utvrđuje:

1. neblagovremeno, nesavjesno i nemarno izvršavanje radnih obaveza,
2. nezakonito raspolažanje sredstvima rada,
3. povreda propisa o zaštiti od elementarnih nepogoda i opasnih materijala i nepreduzimanje mjeri, kao i povreda propisa i nepreduzimanje mjeri radi zaštite zaposlenih, sredstava rada i životne sredine,
4. zloupotreba radnog mjeseta, položaja i prekoraćenje ovlašćenja,
5. odavanje poslovne, službene ili druge tajne utvrđene zakonom, kolektivnim ugovorom, i aktima Poslodavca,
6. neizvršavanje odluka Poslodavca,
7. dolazak na rad u alkoholišanom stanju i opijanje na radnom mjestu i korišćenje opojnih droga,
8. odbijanje Zaposlenog, koji je izvršio lakšu povredu radne dužnosti, da se podvrgne testu na alkohol ili opojnu drogu,
9. samovoljno napuštanje radnog mjeseta,
10. radnje ili ponašanje u vezi sa radom kojim se učini kriminalno djelo,
11. omelanje jednog ili više zaposlenih u procesu rada kojim se izrazilo otežava izvršavanje radnih obaveza,
12. nesavjestan odnos prema povjerenim sredstvima u slučaju ako nastupi teška posljedica.

Član 21

Ako Zaposleni pretrpi povredu ili štetu na radu ili u vezi sa radom Poslodavac je dužan da mu nadoknadi nastalu štetu, u skladu sa Zakonom, Kolektivnim ugovorom i Opštim aktom Poslodavca.

Član 22

Zaposleni je dužan nadoknaditi štetu Poslodavcu, koju je imao isplaćivanjem pričinjene štete trećem licu, a koju je prouzrokovao Zaposleni namjerno ili krajnjom nepažnjom, pri čemu se računa obaveza povećane pažnje - stručne pažnje. Šteta iz stava 1 ovog člana se nadoknadije iz zarade Zaposlenog svakomjesečno u visini do 30% sve dok se ne izmiri u potpunosti.

Član 23

Poslodavac i Zaposleni mogu dostaviti pisane ponude za izmjenu ovog Ugovora, zaključivanjem aneksa ugovora, u smislu člana 40 i 41 Zakona o radu.

Poslodavac može otkazati ovaj Ugovor, ako se zaposleni ne izjasni o ponudi ili odabiće ponudu u zaključenju aneksa Ugovora o radu, u smislu člana 40 stav 1 tačka 12, i u roku iz člana 41 stav 2 Zakona o radu.

Član 24

Svaka od ugovornih strana može da otkaze ovaj Ugovor pod uslovima i u slučajevima utvrđenim Zakonom i Kolektivnim ugovorom.

Član 25

Ovaj Ugovor sačinjen u četiri (4) istovjetna primjerka od kojih jedan primjerak pripada Zaposlenom, a tri Poslodavcu i u dosije Zaposlenog, organizacionoj jedinici i arhivi).

Pripremila: Zeković Milena

Zaposleni

Jovana Kapčić
KAPČIĆ JOVANA

